

**VM KOD<sup>o</sup>** d.o.o. Podgorica  
Društvo za reviziju i konsalting

NARUČILAC:  
**Ministarstvo finansija Vlade Crne Gore**  
**Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću**  
*Konkurs za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću za 2011. godinu*

KORISNIK SREDSTAVA  
**Nevladino udruženje "Udruženje roditelja djece i omladine sa posebnim potrebama OAZA" Bijelo Polje**  
Oblast: Zadovoljavanje potreba lica sa invaliditetom

*Kontrola utroška sredstava i monitoring projekta za program  
"Prevoz od vrata do vrata"-servis podrške djeci i mladima sa smetnjama u razvoju*

*Maj, 2013. godine*

<i>S A D R Ž A J</i>	<i>Strana</i>
Izjava o odgovornosti Rukovodstva nevladinog udruženja ”Udruženje roditelja djece i omladine sa posebnim potrebama OAZA” Bijelo Polje	<i>1</i>
<b>IZVJEŠTAJ O NALAZIMA ČINJENIČNOG STANJA:</b>	<i>2-8</i>
○ Izvještaj o nalazima činjeničnog stanja - uvod	<i>2-3</i>
○ Osnovne informacije o programu i korisniku sredstava	<i>3</i>
○ Opšti cilj programa i postignuti rezultati	<i>4</i>
○ Izvještaj o nalazima činjeničnog stanja - nalaz (finalni finansijski izvještaj, napomene uz izvještaj i drugi ugovoren postupci)	<i>4-8</i>

**NVU »Udruženje roditelja djece i omladine sa posebnim potrebama Oaza«**  
Medanovići Bijelo Polje  
PIB: 02344645

**Društvu za reviziju i konsalting „VM KOD“ d.o.o. Podgorica**  
Vasa Raičkovića broj 18, Podgorica

**Predmet:** Izjava o odgovornosti Rukovodstva NVU Udruženje roditelja djece i omladine sa posebnim potrebama „Oaza“ Bijelo Polje<sup>1</sup>

Ova izjava se daje za svrhe izdavanja izvještaja o nalazima činjeničnog stanja povodom sprovedenih ugovorenih postupaka od strane »VM KOD » d.o.o. Podgorica, ugovorenih sa Ministarstvom finansija Vlade Crne Gore/Komisija za raspodjelu prihoda od igara na sreću, a vezano za kontrolu utroška sredstava i monitoring projekta/programa "Prevoz od vrata do vrata"- servis podrške djeci i mladima sa smetnjama u razvoju" (u daljem tekstu: Program), implementiranog od strane nevladinog udruženja "Udruženje roditelja djece i omladine sa posebnim potrebama Oaza“ Bijelo Polje koje je na konkursu za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću za 2011. godinu prihodovalo sredstva po ovom osnovu. Obavještavamo Vas da smo svjesni svoje odgovornosti za istinitu i objektivnu prezentaciju dokumentacije i informacija koje smo Vam prezentirali vezano za sprovođenje Programa , u skladu sa zahtjevima Komisije i propisima koji se primjenjuju u Crnoj Gori, i stoga dajemo svoju saglasnost na isto.

Prema našem najboljem znanju i uvjerenju, ovim potvrđujemo sledeće:

- ❖ Priloženi finalni finansijski izvještaj (u daljem tekstu: finansijski izvještaj) je prikazan istinito i objektivno po svim bitnim pitanjima i ne sadrži materijalno značajna pogrešna iskazivanja ili propuste. Vrijednosti pozicija iskazanih u finansijskom izvještaju predstavljaju po našem uvjerenju realna stanja. Nije bilo neusklađenosti sa zakonima ili drugim propisima koje bi mogle imati materijalni uticaj na priloženi finansijski izvještaj i potkrepljujuću dokumentaciju;
- ❖ Stavili smo Vam na raspolaganje sve poslovne knjige i potkrepljujuću dokumentaciju koji su bili relevantni za vršenje kontrole utroška sredstava i monitoring programa. Sva prezentirana i dostavljena dokumentacija je kompletna i vjerodostojna kao i date izjave;
- ❖ Nije bilo netačnih informacija koje bi uticale na prezentirani finansijski izvještaj a na čiji rad ste se Vi oslanjali prilikom sprovođenja ugovorenih postupaka;
- ❖ Sve transakcije koje su imale uticaj na sastavljanje finansijskog izvještaja su konačne. Nije bilo događaja i aktivnosti nakon implementacije programa i sastavljanja izvještaja koji zahtjevaju korekcije u prezentiranom finansijskom izvještaju i nemamo planove, niti namjere koje bi mogle da izmijene pozicije u finansijskom izvještaju;
- ❖ Na dan potpisivanja ove izjave nismo svjesni bilo kojih neriješenih ili potencijalnih sporova i situacija koji bi uticali na iskazane pozicije u finansijskom izvještaju i ne postoji bilo kakav spor sa dobavljačima (isporučiocima) usluga i roba vezano za realizaciju ovog programa;
- ❖ Dokumentacija (fakture, obračuni zarada i honorara i drugo prezentirano) kojom su pravdani troškovi nastali po ovom programu, a iskazani u finansijskom izvještaju, nije i neće biti korišćenja za eventualno pravdanje troškova za potrebe drugih projekata i donacija ili pravdanje drugih obaveza koje se ne odnose na ovaj program;
- ❖ Sve obaveze po osnovu troškova nastalih ovim programom, iskazanih u finansijskom izvještaju kao realizovano, su izmirene sa danom podnošenja ove izjave;
- ❖ U poslovanju smo se pridržavali zakonskih i podzakonskih propisa države Crne Gore koji regulišu poslovanje nevladinih organizacija.

Podgorica, 26.04.2013. godine

**Udruženje roditelja djece i omladine sa posebnim potrebama „Oaza“ Bijelo Polje**

U ime rukovodstva:

Rasema Hekalo, realizator progama

<sup>1</sup> Potpisana Izjava o odgovornosti rukovodstva je sastavni dio radnog dosjeda "VM KOD" d.o.o. Podgorica

**IZVJEŠTAJ O NALAZIMA ČINJENIČNOG STANJA***Ministarstvu finansija Vlade Crne Gore**Komisiji za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću (u daljem tekstu: Komisija)*

U skladu sa Vašim zahtjevima i Ugovorom o našem angažovanju kao nezavisne revizorske/konsultantske kuće za kontrolu utroška sredstava i monitoring projekata koje implementiraju organizacije koje su na konkursu za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću 2011. godine prihodovale sredstva (u daljem tekstu: Ugovor), obavili smo niže navedene postupke vezano za program "Prevoz od vrata do vrata"- servis podrške djeci i mladima sa smetnjama u razvoju"(u daljem tekstu: Program), koji je implementiran od strane nevladinog udruženja "Udruženje roditelja djece i omladine sa posebnim potrebama „Oaza“ Bijelo Polje" program" (u daljem tekstu: Korisnik sredstava).

Naše angažovanje je obavljeno u skladu sa Međunarodnim standardom za povezane usluge (ISRS) 4400, primjenjivim na angažmane za obavljanje ugovorenih postupaka u vezi sa finansijskim i nefinansijskim informacijama. Ovi postupci su obavljeni isključivo za Vaše potrebe sa namjerom da Vam pomognu u cilju dobijanja odgovarajućih informacija vezano za realizaciju Programa od strane Korisnika sredstava.

U skladu sa Ugovorom, naš angažman je obuhvatio sledeće postupke:

- I. Pribavili smo informacije o kapacitetima Korisnika sredstava: Imajući u vidu da je kapacitet korisnika grantova (organizacija) jedan od glavnih kriterijuma na osnovu kojeg su organizacije dobine i prihodovale sredstva na predmetnom konkursu, samim izborom organizacija za Korisnike sredstava Komisija je potvrđila njihov adekvatan kapacitet. S toga, u skladu sa Ugovorom, mi nijesmo bili u obavezi da procjenjujemo kapacitete organizacija, nego da u svom izvještaju o nalazima činjeničnog stanja, zavisno od kategorije organizacije (A ili B), informativno konstatujemo sljedeće:
  - posjedovanje rješenja o registraciji organizacije;
  - posjedovanje dokaza o predaji finansijskih izvještaja za 2010. godinu;
  - posjedovanje dokaza da organizacija posjeduje kancelarije za rad i da ima zaposlene.
- II. Pribavili smo i prezentirali finalni finansijski izvještaj Korisnika sredstava koji se odnosi na realizaciju programa i pripremili tabelarni prikaz odstupanja/realokacija ostvarenih troškova u odnosu na programom odobrene (podržane) troškove. Po prirodi stvari u realizaciji projekata, u okviru i između postojećih aktivnosti predviđenih planovima i programima (projektima), za očekivati je postojanje određenih odstupanja ili realokacija ostvarenih troškova u odnosu na troškove podržane (odobrene) budžetima projekata. Kako prag/stepen tih odstupanja /realokacija nije prethodno definisan uslovima konkursa ili ugovorima o dodjeli prihoda organizacijama, mi nijesmo, u skladu sa Ugovorom, bili u obavezi da procjenjujemo dozvoljenost stepena odstupanja/realokacija već je naša obaveza samo da izvijestimo Komisiju o nastalim odstupanjima/realokacijama u okviru i između postojećih aktivnosti, pripremom tabelarnog prikaza odstupanja u odnosu na podržane troškove, kao i da izvršimo analizu da li se realizovani troškovi prezentirani od strane Korisnika sredstava odnose na odobrene aktivnosti za realizaciju programa.Takođe smo pregledali i analizirali dokaze o izvršenim obukama, izrađenim publikacijama, knjigama i ostalim aktivnostima koji su u Programu naznačeni kao krajnji rezultat.

***NVU »Udruženje roditelja djece i omladine sa posebnim potrebama Oaza“ Bijelo Polje  
Program "Prevoz od vrata do vrata - servis podrške djeci i mladima sa smetnjama u razvoju"***

- III. Pregledali smo i analizirali priloženu potkrepljujuću dokumentaciju i ustanovili zakonitost izvršenih transakcija od strane Korisnika sredstava a koje se odnose na realizaciju predmetnog programa.
- IV. Provjerili smo i analizirali da li je Korisnik sredstava obveznik primjene odredbi Zakona o javnim nabavkama (Sl. list CG, br.042/11), i ako jeste da li se pridržavao istih.
- V. Analizirali smo dostavljenu dokumentaciju i ustanovili činjenično stanje vezano za obaveze Korisnika sredstava prema Komisiji povodom izvještavanja o realizaciji programa.

Iako smo pristupili detaljnom testiranju svih troškova prezentiranih u finalnom finansijskom izvještaju u koloni „Realizovano“, uzimajući u obzir postojanje značajnog broja kategorija troškova i da prilikom apliciranja i odobravanja projekta/programa sadržaj određenih kategorija ili djelova kategorija troškova nije detaljno i precizno definisan i narativno opisan (npr. osvježenje na radionicama, materijal za rad na radionicama), kao i da forma i sadržaj finalnog finansijskog izvještaja koji je Korisnik sredstava bio dužan da sastavi nijesu prethodno definisani od strane Komisije, u skladu sa pravilima struke, prije početka našeg angažmana definisali smo mogući rizik pogrešnog izvještavanja tj. prihvatljivi prag materijalnosti (značajnosti) za predmetni angažman koji, u svakom slučaju, ne može imati materijalno značajan uticaj na naš izvještaj o nalazima činjeničnog stanja.

Definisani prag materijalnosti (tolerentna granica) iznosi do 2% ukupno realizovanih troškova, što podrazumijeva da mogućnost pogrešnog izvještavanje sa naše strane može ukupno kvantitativno iznositi do 2% od ukupno realizovanih troškova.

Rukovodstvo Korisnika sredstava je odgovorno za sastavljanje i objektivno prikazivanje priloženog finalnog finansijskog izvještaja (tačka II i III ovog izvještaja), kao i za potpunost i vjerodostojnost prezentiranih informacija i potkrepljujuće dokumentacije koji se odnose na realizaciju ovog programa.

Na osnovu gore navedenog a shodno ugovorenim postupcima, podnosimo Izvještaj o nalazima činjeničnog stanja vezano za kontrolu utroška sredstava i monitoring programa "Izazovi razvoja kombinovane socijalne politike u Crnoj Gori", realizovanog od strane nevladinog udruženja "Udruženje roditelja djece i omladine sa posebnim potrebama „Oaza“ Bijelo Polje", kako slijedi:

***Osnovne informacije o programu i korisniku sredstava***

Naziv programa:	"Prevoz od vrata do vrata“- servis podrške djeci i mladima sa smetnjama u razvoju
Korisnik sredstava:	“Udruženje roditelja djece i omladine sa posebnim potrebama „OAZA“ Bijelo Polje“
PIB:	02344645
Žiro račun:	530-3861-70 NLB Monenegro banka
Adresa:	Medanovići Bijelo Polje
Kontakt podaci:	tel: 050/486-228, 067/231-893 mail: <a href="mailto:nvo.oaza@t-com.me">nvo.oaza@t-com.me</a>
Ime odgovorne osobe za realizaciju programa:	Rasema Hekalo
Osnov za dodjelu programa:	Konkurs za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću za 2011. godinu
Vrijeme realizacije programa:	novembar 2011- jul 2012 . godine
Ukupno potraživani iznos od Komisije:	30 430 EUR
Ukupno odobreni iznos od Komisije:	30.430 EUR
Ukupno realizovani iznos:	27.892,79 EUR

***Opšti cilj programa i postignuti rezultati***

Cilj programa je bilo razvijanje novog servisa "Prevoz od vrata do vrata" kao i obezbjeđivanje kontinuiranog rada stručnjaka za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju i osnaživanje njihovih roditelja za bolje funkcionisanje porodice.

Rezultat programa je poboljšanje kvaliteta života djece i omladine sa smetnjama u razvoju i njihovih porodica, organizovanje prevoza djece i omladine sa roditeljima od kuće do igračkoteke, vrtića i škola. Takođe rezultat programa, između ostalog, je štampanje brošura o aktivnostima projekta i razvijanju novog servisa „Prevoz od vrata do vrata“ kao i upoznavanje javnosti o radu udruženja i ostvarenim rezultatima.

**I Kapacitet korisnika grantova (B kategorija)**

Kriterijum	Posjedovanje	Dokaz/Napomena
Rješenja o registraciji i preregistraciji organizacije	Da	Rješenje broj 05-006/12-12134/1 od 14.08.2012. godine
Finansijski izvještaj za 2010. godinu	Da	Potvrda od 03.03.2011. godine
Kancelarije za rad	Da (zakup)	Ugovor o zakupu zaključen 03.12.2007. godine
Zaposleni u 2010 godini	Da (17 zaposlenih)	OPD-3 obrazac

**II i III Realizacija projekta, dokazi o izvršenim obukama, izrađenim publikacijama, knjigama i ostalim aktivnostima i zakonitost o izvršenim transakcijama**

**Finalni finansijski izvještaj, pregled odstupanja/relokacija i Napomene**

Rb	Kategorija troškova	Jed. mjere	Cijena/ jed. mjere	Broj	Ukupno	Drugi izvori:	Potraživano od Komisije	Odobreno od Komisije	Realizovano	Odstupanja/ realokacija u EUR	Odstupanja/ realokacija u %
1.	<b>Aktivnost 1 Organizovanje grupnih radionica u igarčkoteci</b>										
1.1	Rad defektologa	mjesec	250	8	2.000		2.000	2.000	2.750	(750)	37,50%
1.2	Rad logopeda	mjesec	250	8	2.000		2.000	2.000	2.100	(100)	5,00%
1.3	Rad psihologa sa djecom i roditeljima	mjesec	250	8	2.000		2.000	2.000	2.000	-	-
1.4	Rad trenera sa djecom	mjesec	160	8	1.280		1.280	1.280	1.280	-	-
1.5	Osveženje na radionicama	radionice	30	32	960		960	960	791,07	168,93	17,60%
1.6	Materijal za rad na radionicama	radionice	35	32	1.120		1.120	1.120	636,60	483,40	43,16%
1.7	Izrada i održavanje web-sajta		1.500	1	1.500		1.500	1.500	1.500	-	-
	<b>Podzbir I:</b>						<b>10.860</b>	<b>10.860</b>	<b>11.057,67</b>	<b>(197,67)</b>	<b>1,82%</b>
2.	<b>Aktivnost 2 Nabavka opreme</b>										
2.1	Nabavka kombi vozila za prevoz	vozilo	15.000	1	15.000		15.000	15.000	9.843,10	5.156,90	34,38%
2.2	Lap top	komad	400	1	400		400	400	860	(460)	115,00%
2.3	Projektor	komad	450	1	450		450	450	380,50	69,50	15,44%
	<b>Podzbir II:</b>						<b>15.850</b>	<b>15.850</b>	<b>11.083,36</b>	<b>4.766,64</b>	<b>30,07%</b>
3.	<b>Aktivnost 3 Prevoz korisnika</b>										
3.1	Honorar vozača							-	1.000	(1.000)	100,00%
3.2	Troškovi goriva i materijala							-	378,26	(378,26)	100,00%

Rb	Kategorija troškova	Jed. mjere	Cijena/ jed. mjere	Broj	Ukupno	Drugi izvori:	Potraživano od Komisije	Odobreno od Komisije	Realizovano	Odstupanja/ realokacija u EUR <sup>2</sup>	Odstupanja/ realokacija u %
	<b>Podzbir III:</b>							-	<b>1.378,26</b>	(1.378,26)	<b>100,00%</b>
<b>4.</b>	<b>Troškovi štampanja materijala</b>										
4.1	Idejno rješenje brošure		100	1	100		100	100	100	-	-
4.2	Štampanje 500 komada brošure	komad	0.50	500	250		250	250	250	-	-
	<b>Podzbir IV:</b>						<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	-	-
<b>5.</b>	<b>Honorari</b>										
5.1	Koordinator	mjesec	170	9	1.530		1.530	1.530	2.040	(510)	33,33%
5.2	Asistent	mjesec	110	9	990		990	990	990	-	-
5.3	Finans. menadžer	mjesec	50	9	450		450	450	600	(150)	33,33%
	<b>Podzbir V:</b>						<b>2.970</b>	<b>2.970</b>	<b>3.630</b>	(660)	<b>22,22%</b>
<b>6.</b>	<b>Administrativni troškovi</b>										
6.1	Troškovi telefona, intern,faks	mjesec	50	9	450	250	200	200	185,40	14,60	7,30%
6.2	Troškovi prostora	mjesec	200	9	1.800	1.800	-	-	-	-	-
6.3	Troškovi kancelarije	mjesec	50	9	450	250	200	200	208,10	(8,10)	4,05%
	<b>Podzbir VI:</b>					<b>2.300</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>393,50</b>	<b>6,50</b>	<b>3,25%</b>
	<b>Ukupni troškovi</b>				<b>32.730</b>		<b>30.430</b>	<b>30.430</b>	<b>27.892,79</b>	<b>2.537,21</b>	<b>8,34%</b>

Za kategorije troškova<sup>3</sup> iskazane u finalnom finansijskom izvještaju u koloni „Realizovano“ od strane Korisnika sredstava su prezentirani dokazi o realizaciji (knjigovodstveni: obligacioni ugovori, računi-fakture, bankarski izvodi, blagajnička dokumentacija, poreska analitička kartica, IOPPD obrasci i drugo i neknjigovodstveni: fotografije, brošure, saobraćajna dozvola, novinski članci i drugo), dokazi o izmirenju tj. plaćanju (bankarski izvodi, dnevnički i nalozi blagajne i drugo) i dokazi o knjigovodstvenom evidentiranju (nalozi za knjiženje i računovodstvene kartice).

<sup>2</sup> Odstupanja/realokacije iskazana u zagradi svetlijom bojom predstavljaju iznose koje je Korisnik sredstava realizovao u iznosu većem od odobrenog a Odstupanja/realokacija iskazana bez zagrade tamnjom bojom predstavljaju iznose koje je Korisnik sredstava realizovao u iznosu manjem od odobrenog.

<sup>3</sup> Prag materijalnosti (tolerentna granica) iznosi do 2% ukupno realizovanih troškova - vidi stranu 3 ovog izvještaja.

Bez uticaja na navedeno u pasusu iznad, a u cilju Vaše potpune informisanosti i formirajući odgovarajućih smjernica<sup>4</sup> za potrebe unapređenja budućih aktivnosti po pitanju poziva za dostavljanje planova i programa, a shodno zahtjevima Ugovora, dostavljamo Vam detaljniji opis određenih činjenica vezanih za realizaciju programa od strane Korisnika sredstava, kako slijedi:

- Korisnik sredstava je troškove "Osvježenje na radionicama" u ukupnom iznosu od 791,07 EUR (kategorija troška 1.5), dio troškova "Materijal za rad na radionicama" (dio kategorije troška 1.6) u ukupnom iznosu od 529,50 EUR, troškove "Troškove kancelarije" (kategorija troška 6.3) u ukupnom iznosu od 208,10 EUR i dio troškova "Troškovi goriva i materijala" (dio kategorije troška 3.2) u ukupnom iznosu od 300 EUR pravdao fiskalnim računima (blokovima) izdatim od dobavljača putem poreske registar kase. Za navedene troškove, od strane Korisnika sredstava nam je prezentirana potkrepljujuća blagajnička dokumentacija o istom (nalozi i dnevnički blagajne). Kako na fiskalnim računima izdatim preko poreske registar kase ne postoji podatak o nazivu krajnjeg korisnika, jer su uglavnom namijenjeni fizičkim licima, stoga u Crnoj Gori postoji dobra poslovna praksa da izdavaoc fiskalnih računa pravnom licu izda uz fiskalni račun i gotovinski račun sa podatkom o nazivu primaoca. Kako u Crnoj Gori ne postoji propis koji izričito zahtjeva da se pravnom licu koje nije PDV obveznik uz fiskalni račun poreske registar kase izdaje i gotovinski račun sa podatkom o nazivu primaoca, navedeno pravdanje troškova fiskalnim računima (blokovima) izdatim preko poreske registar kase bez pratećeg gotovinskog računa se ne može smatrati neispravnim ako postoji odgovarajuća blagajnička dokumentacija za to.
- Kao što je prezentirano u finalnom finansijskom izvještaju u koloni "Odstupanja/relokacija" Korisnik sredstava je po osnovu preusmjeravanja sredstava realizovao dodatne kategorije troškova pod rednim br. 3.1 "Honorar vozača", i 3.2 "Troškovi goriva i materijala". Od strane Korisnika sredstava nam je prezentiran zahtjev upućen Komisiji za isplatu treće rate sredstava kojim je zahtjevano i preusmjeravanje sredstava, obezbijedenih uštedom pri kom realizacije aktivnosti 2.1 "Nabavka kombi vozila za prevoz", na nove aktivnosti pod rednim br. 3.1 "Honorar vozača" i 3.2 "Troškovi goriva i materijala". Od strane Komisije ili Korisnika sredstava nam nije prezentirano pisano odobrenje Komisije o navedenom.
- Korisnik sredstava je kategoriju troška pod rednim br. 2.2 "Lap top", pravdao računom o kupovini dva lap top računara i ako je programom bila predviđena kupovina jednog lap top računara.
- Kao što je prezentirano u finalnom finansijskom izvještaju, od ukupno programom odobrenog iznosa u iznosu od 30.430 EUR, Korisnik sredstava nije realizovao iznos od 2.537,21 EUR.

---

<sup>4</sup> Preporuke zahtijevane Ugovorom dostavljene su objedinjeno kao poseban dokument za sve organizacije koje su bile predmet ugovorenih postupaka

#### **IV Sprovedeni postupak javnih nabavki**

Korisnik sredstava nije obveznik primjene Zakona o javnim nabavkama (Sl.list CG, br. 42/11).

#### **V Izvještavanje prema Komisiji**

Od strane Komisije nam nije prezentirana informacija i dokumentacija koja dokazuje da je Korisnik sredstava u skladu sa Ugovorom u predviđenom roku Komisiji dostavio finansijske i programske izvještaje kao i određenu propratnu dokumentaciju. Od strane Korisnika sredstava smo obaviješteni da su Komisiji proslijedili dva parcijalna izvještaja o realizaciji programa, ali nam nisu dostavili pisani dokaz o istom. Korisnik sredstava je nama obezbijedio i dostavio dokumentaciju za potrebe predmetne kontrole.

Naš angažman je obavljen u skladu sa Međunarodnim standardom za povezane usluge (ISRS) 4400 (Angažovanje na obavljanju ugovorenih postupaka u vezi sa finansijskim i nefinansijskim informacijama) i bio je ograničen na procedure definisane Ugovorom i navedene gore u uvodnom dijelu ovog izvještaja. Postupci koje smo izvršili ne čine reviziju i uvjeravanje obavljeno u skladu sa Međunarodnim standardima revizije ili Pregled obavljen u skladu sa Međunarodnim standardima za angažmane na pregledu finansijskih iskaza, već se odnose na procedure definisane Ugovorom za svrhu izdavanja izvještaja o nalazima činjeničnog stanja.

Naš izvještaj je isključivo za svrhu navedenu u uvodnom dijelu ovog izvještaja i isti nije namijenjen za druge svrhe. Takođe, ovaj izvještaj se odnosi samo na pozicije specificirane u priloženom finalnom finansijskom izvještaju i ne može se proširiti na finansijske iskaze NVU „Udruženje roditelja djece i omladine sa posebnim potrebama „Oaza“ Bijelo Polje koji se odnose na cjelokupno poslovanje.

Podgorica, 24. maj 2013. godine

**Društvo za reviziju i konsalting:  
“VM KOD” d.o.o. Podgorica**

**Veselin Milačić, revizor**  
*br. licence 004*

